



# education

Department:  
Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

**NATIONAL  
SENIOR CERTIFICATE**

**GIREDI YA 12**

**XITSONGA RIRIMI RO ENGETELA RA VUMBIRHI (SAL)**

**PAPILA RA 2 (P2)**

**EXEMPLAR 2008**

**TIMARAKA: 80**

**NKARHI: 2 WA TIAWARA**

**PAPILA LERI RI NA 5 WA TIPHEJI.**

**SWITSUNDZUXO**

1. Papila leri ri avanyisiwile hi swiyenge swinharhu:  
XIYENGE XA A: Switshuriwa swa switsalwana (40)  
XIYENGE XA B: Switshuriwa swa switsalwambiko swo leha (20)  
XIYENGE XA C: Switshuriwa swa switsalwambiko swo koma (20)
2. U languteriwa ku hlamula xivutiso XIN'WE eka xiyenge xin'wana ni xin'wana.
3. Sungula ku hlamula xivutiso xin'wana ni xin'wana eka pheji yintshwa u tlhela u nkhwatihata emakumu ka xiyenge xin'wana ni xin'wana.
4. Endla **nkunguhato** u nga si sungula ku tsala ntirho wa wena. Tirhisa pheji **yin'we** ntsena ku kombisa leswi u kunguhatiseke xiswona xitsalwana xa wena. Le henhla ka pheji leyi ku fanele ku tsariwa hi maletere lamakulu leswaku i NKUNGUHATO. U nga tirhisa mimepe yo hlengeleta miehleketo. Nkunguhato wu ta averiwa timaraka.
5. Tsala hi vurhon'wana (swi saseka no vonaka), u landzelela milawu leyi faneleke ya mapeletelo na mahikahatelo.
6. Vumba tinxaka to hambanahambana ta swivulwa hi ndlela leyi amukelekaka.
7. Landzelela swiletelo leswi andlariweke eka xivutiso xin'wana ni xin'wana.

**XIYENGE XA A: SWITSHURIWA SWA SWITSALWANA****XIVUTISO XA 1**

Swiletelo:

- Hlawula nhlokomhaka yin'we ntsena leyi u yi twisisaka swinene, kutani u tsala xitsalwana hi yona, kambe u nga humi emhakeni.
- Rhanga u endla nkunguhato u nga si sungula ku tsala.
- Xitsalwana xa wena xi fanele ku va kwalomu ka 200 – 250 wa marito.
- Sungula nhlamulo ya wena eka pheji yintshwa.

- 1.1 Hlamusela hi munghana wa wena loyi u n'wi rhandzaka swinene. **[40]**

**KUMBE**

- 1.2 Xiya xifaniso lexi nga laha hansi. Hlamusela leswi u nga tshama u tiphina hi swona eka nkhuvo wo fana ni lowu.

[Xi huma eka *Daily Sun* ya 18-09-2007]**[40]****KUMBE**

- 1.3 'Ku nghena xikolo swa pfuna swinene.' Hlamusela u karhi u nyika xikombiso hi munhu loyi a nga kula hi ku hlupheka kambe sweswi a nga tshamiseka. **[40]**

**KUMBE**

- 1.4 Hi rungulele xitori xo hlamarisa lexi u nga xi hlaya eka phephahungu. **[40]**

**KUMBE**

- 1.5 Maphorisa ya le mugangeni wa ka n'wina a ya tirhi hi mfanelo. Hi rungulele mhaka leyi nga tshama yi humelela hi nandzu lowu u wu tivaka. [40]

**KUMBE**

- 1.6 Leswi kereke yi pfunaka hi swona evuton'wini. [40]

**NTSENGO WA XIYENGE XA A: 40**

**XIYENGE XA B: SWITSHURIWA SWA SWITSALWAMBIKO SWO LEHA**

**XIVUTISO XA 2**

Swiletelo:

- Hlawula nhlokomhaka YIN'WE ntsena leyi u yi twisisaka swinene kutani u tsala xitsalwambiko hi yona, kambe u nga humi emhakeni.
- Rhanga u endla nkunguhato u nga si sungula ku tsala.
- Xitsalwambiko xa wena xi fanele ku va kwalomu ka 80 – 100 wa marito.
- Sungula nhlamulo ya wena eka pheji yintshwa.

- 2.1 Khazamula hi yena a nga vona nghozi ya movha lowu nga chayisa vana va xikolo vambirhi loko va tsemakanya pato. Tsala n'wangulano wa Khazamula ni phorisa leri tekaka xitatimende xa mhaka leyi. [20]

**KUMBE**

- 2.2 Mi kunguhatile ku huma riendzodyondzo exikolweni xa n'wina. Nyika xiviko xa vuxokoxoko lebyi vadyondzi va faneleke ku byi tiva mayelana ni riendzo leri. [20]

**KUMBE**

- 2.3 Eka phephahungu ra *Daily Sun* ku navetisiwile ntirho wa vuphorisa exiticini xa: Rhangani, Bokisi ra poso ra 45, Hlanganani, 0900. Tsala papila ro kombela ku thoriwa eka ntirho lowu. [20]

**NTSENGO WA XIYENGE XA B: 20**

**XIYENGE XA C: SWITSHURIWA SWA SWITSALWAMBIKO SWO KOMA****XIVUTISO XA 3**

Swiletelo:

- Hlawula nhlokomhaka YIN'WE ntsena leyi u yi twisisaka swinene kutani u tsala xitsalwambiko hi yona, kambe u nga humi emhakeni.
- Rhanga u endla nkunguhato u nga si sungula ku tsala.
- Xitsalwambiko xa wena xi fanele ku va kwalomu ka 60 – 80 wa marito.
- Sungula nhlamulo ya wena eka pheji yintshwa.

- 3.1 U sungurile bindzu ro xavisa ekaya ka n'wina. Tsala xinamarhetwa/phositara u longoloxa swilo leswi u swi xavisaka u karhi u kombisa leswaku xin'wana ni xin'wana i mali muni.

**[20]****KUMBE**

- 3.2 Xiya xifaniso lexi nga laha hansi kutani u endla xinavetiso xo xavisa muchini wo chaya lowu u wu vonaka.

[Xi huma eka magazini ya *Move* ya 19-09-2007]**[20]****KUMBE**

- 3.3 Wena u nhloko ya xikolo. Nyika swileriso/milawu leyi u lavaka leswaku vana va xikolo xa wena va landzelela yona loko va ri exikolweni.

**[20]****NTSENGO WA XIYENGE XA C: 20****NTSENGO WA TIMARAKA: 80**